












DIBATANA TSE DINGWE	MAROO	BOITSHWARO MO LERUONG
LENONG 	Pele Morago	manong ga a tsome, a selasela gape a ja fela masalela a diphologolo tse di suleng
MOTLHOSE 		motlhose o monnye go ka tlasela leruo. Fa o bonala fa phologolong ee suleng, oa bo o ja fela ditshedinyana eseng nama
THUKWI 		thukwi ga a tsome ka gore gaana meno aa tiileng jaanong o ja ditshedinyana le dipeba ka jalo ga a kgone go bolaya leruo
TADI 		botadi ba ja diphologolo tse di nnye, digagabi, le dinonyane. Ba ka tlasela dikoko kgotsa leruo le le gobetseng mme le le nnye
MATSHWANE 		matshwane o ja diphologolo tse di nnye, digagabi le ditshedinyana. O ka ja mamepe gape o kgona go tsaya leruo le gobetseng
NOKO 		noko o ja medi ya ditlhare, digwere le maungo. Gangwe le gape ba kokona marapo a phologolo ee suleng kgotsa ba e gogela ko mesimeng ya bone

Mabapi le kitsiso ee tseneletseng...

Mabapi le kitsiso ee tseneletseng ka tlhokomelo diruiwa tsa legae le tshireletso ya tsone mo dibataneng, ikgolaganye le rona ko:

CHEETAH CONSERVATION BOTSWANA

Private Bag BO 284, Bontleng Post Office, Gaborone

Tel: + 267 350 0613 Fax: +267 390 6103

e-mail: info@cheetahconservationbotswana.org



**Lion
Recovery
Fund**



TLHOKOMELO DIRUIWA TSA LEGAE

Tshireletso Ya Leruo Mo Dibataneng



GO LEMOGA TSHENYO YA DIBATANA MO LERUONG

KE ENG GO BOLAYA DIBATANA GO SA BEREKE?

Go bolaya dibatana bosetlhogo (ka go fula, go di jesa chefi kana go di thaisa), go tshosetsa botsogo jwa tsone, go kgotlela tikologo ebile go thusa balemi - barui ka sebakanyana fela gona le go fedisa mathata a kgotlhang ya leruo le dibatana ka sebaka se seleele. Go bolaya sebatana go bula phatlha ya se sengwe go tsena mme mo, go tsweledise kgotlhang ya leruo le dibatana.




























KA GA PAMPIRI E

Mo pampiring e, go na le kitso ee tseneletseng ka dibatana tse di kgonang go tlasela kana go bolaya leruo mo Botswana, le tse dingwe diphologolo tse ka gale go akanngwang gore di kgona go tlasela kana go bolaya leruo mme di ka se kgone go dira jalo.

Pele o ka kgona go babalela leruo la gago, go bothokwa go itse dibatana tse dika tlaselang leruo. Dirisa pampiri e go go thusa go itse dikai tse di tlogelwang ke dibatana tse.

Go itse dibatana tse di mo kgaolong ya gago, go ka go thusa go itepatepanya le tsone kgatlhanong le go bolaya dinku, dipodi kana dikgomo tsa gago. O ka rurifatsa gore metlhale e oe dirisang go sireletsa leruo la gago ya atlega mme e go somarelele nako le madi.



SEBATANA	MAROO	FA PHOLOGOLO E JELWENG TENG	DIJO TSA PHOLOGOLO	MANGAPO	MATENG	MALOMO MO SERUIWENG	SELEKANYO SA GO LOMA	DIKAROLO TSE DI JEWANG	MARAPO	DIKAO TSE DINGWE
 NTSA YA MO GAE	Leroo la Pele Leroo la Morago 	gongwe le gongwe	dinonyane, dipeba, bommutla le diphologolo tse dikgolwane	ga gona sepe	e jelwe bontlha bongwe	go lomilwe gongwe le gongwe	36 - 58mm menwana e meraro		e ja marapo a maleele	masalela aa gasagasega go sena sesupo sa malomo mo mometsong
 THWANE		tlhaga sekgwa mosima	dinonyane, dipeba le bommutla	dinala tse nne	gae a jewa	e loma thata mometso kgotsa ka fa morago ga molala	29 - 32mm menwana e mebedi		ga eje marapo	e gasagasa maboa/letlalo mateng ga ea kgome, moriri o mohibidu o salela mo phologolong
 PHOKOJE		gongwe le gongwe	dinonyane, dipeba, bommutla le diphologolo tse di potlana	ga gona sepe	e jelwe bontlha bongwe	ka fa thoko ga molala ko tlase ga lotlhaa	19 - 21mm selekanyo sa monwana o motona		dikgopo di jelwe	sefatlhego le ditsebe di jelwe ditokololo di kgaogantswe letlalo le le teng
 LETOTSE		ka fa tlase ga ditlhare kgotsa mo thageng	dinonyane, dipeba, bommutla le diphologolo tse dinnye	dinala tse pedi tse di telele	ga e a jewa mme mateng a ntshitswe mo phologolong	mometso	36 - 39mm menwana e meraro		dikgopo di jelwe	letlalo le mateng ga e di kgome
 NKWE		setlhare tlhaga mosima	dinonyane, dipeba, bommutla le diphologolo tse dikgolwane	dinala tse nne	ga a jewa	mometso kgotsa ko morago ga molala	40 - 46mm menwana e meraro		dikgopo di jelwe	maboa a gasagasane letlalo le mateng di sa kgomiwa
 PHIRI YO MOROKWA		sekgwa kgotsa mosima	dinonyane, dipeba le bommutla	ga gona sepe	e jelwe bontlha bongwe	fa morago ga legata le ka fa morago ga serope fa ele phologolo e tona	47 - 56mm menwana e mene		legata le thubilwe	maboa le letlalo di sala di gasagasane malomo mo seroteng marapo a thubilwe madi le mateng dia sala
 PHIRI YO MORAMAGA		gongwe le gongwe	dinonyane, dipeba, bommutla le diphologolo tse dikgolwane	ga gona sepe	e jelwe bontlha bongwe	mo legopong pele le ko morago	47 - 56mm menwana e mene		marapo othe a thubilwe	go sala sekgoropa sa phologolo se tlhakathakane
 TAU		gongwe le gongwe	dinonyane, dipeba, bommutla le diphologolo tse dikgolwane	dinala tse nne	e jelwe	mometso	56 - 75mm menwana e mene kgotsa e methano		marapo a matona a santse a kitlane	tsheny e kgolo ya phologolo
 LETLHALERWA/LEKANYANE		gongwe le gongwe	dinonyane, dipeba, bommutla le diphologolo tse dikgolwane	ga gona sepe	dinako tse dingwe aa jewa	gongwe le gongwe	32 - 36mm menwana e mebedi		marapo a matona santse a kitlane	masalela a gasagasane